



# March to MALAWI

## Fundraising Challenge

Name:

E-mail:

Miles or Kms:

### Record sheet - Page 1

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Week Total	Cumulative Total
	27-Feb	28-Feb	29-Feb	1-Mar	2-Mar	3-Mar	4-Mar		
Week 1									
	5-Mar	6-Mar	7-Mar	8-Mar	9-Mar	10-Mar	11-Mar		
Week 2									
	12-Mar	13-Mar	14-Mar	15-Mar	16-Mar	17-Mar	18-Mar		
Week 3									
	19-Mar	20-Mar	21-Mar	22-Mar	23-Mar	24-Mar	25-Mar		<b>4 Week Total</b>
Week 4									
	26-Mar	27-Mar	28-Mar	29-Mar	30-Mar	31-Mar	1-Apr		
Week 5									
	2-Apr	3-Apr	4-Apr	5-Apr	6-Apr	7-Apr	8-Apr		
Week 6									
	9-Apr	10-Apr	11-Apr	12-Apr	13-Apr	14-Apr	15-Apr		
Week 7									
	16-Apr	17-Apr	18-Apr	19-Apr	20-Apr	21-Apr	22-Apr		<b>8 Week Total</b>
Week 8									
	23-Apr	24-Apr	25-Apr	26-Apr	27-Apr	28-Apr	29-Apr		
Week 9									
	30-Apr	1-May	2-May	3-May	4-May	5-May	6-May		
Week 10									
	7-May	8-May	9-May	10-May	11-May	12-May	13-May		
Week 11									
	14-May	15-May	16-May	17-May	18-May	19-May	20-May		<b>12 Week Total</b>
Week 12									
	21-May	22-May	23-May	24-May	25-May	26-May	27-May		
Week 13									
	28-May	29-May	30-May	31-May	1-Jun	2-Jun	3-Jun		
Week 14									
	4-Jun	5-Jun	6-Jun	7-Jun	8-Jun	9-Jun	10-Jun		
Week 15									

Choose to record in either **Miles** or **Kms** yellow box - **Record your daily distance in the green boxes**

E-mail cumulative 4 week totals to Megan at RIPPLE Africa [info@rippleafrica.org](mailto:info@rippleafrica.org)

**Target - 7 miles (11.26kms) per week - Total target 210 miles (338 kms)**



# March to MALAWI

## Fundraising Challenge

Name:

E-Mail:

### Record sheet - Page 2

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Week Total	Cumulative Total
	11-Jun	12-Jun	13-Jun	14-Jun	15-Jun	16-Jun	17-Jun		<b>16 week Total</b>
Week 16									
	18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun	22-Jun	23-Jun	24-Jun		
Week 17									
	25-Jun	26-Jun	27-Jun	28-Jun	29-Jun	30-Jun	1-Jul		
Week 18									
	2-Jul	3-Jul	4-Jul	5-Jul	6-Jul	7-Jul	8-Jul		
Week 19									
	9-Jul	10-Jul	11-Jul	12-Jul	13-Jul	14-Jul	15-Jul		<b>20 Week Total</b>
Week 20									
	16-Jul	17-Jul	18-Jul	19-Jul	20-Jul	21-Jul	22-Jul		
Week 21									
	23-Jul	24-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul	29-Jul		
Week 22									
	30-Jul	31-Jul	1-Aug	2-Aug	3-Aug	4-Aug	5-Aug		
Week 23									
	6-Aug	7-Aug	8-Aug	9-Aug	10-Aug	11-Aug	12-Aug		<b>24 Week Total</b>
Week 24									
	13-Aug	14-Aug	15-Aug	16-Aug	17-Aug	18-Aug	19-Aug		
Week 25									
	20-Aug	21-Aug	22-Aug	23-Aug	24-Aug	25-Aug	26-Aug		
Week 26									
	27-Aug	28-Aug	29-Aug	30-Aug	31-Aug	1-Sep	2-Sep		
Week 27									
	3-Sep	4-Sep	5-Sep	6-Sep	7-Sep	8-Sep	9-Sep		<b>28 Week Total</b>
Week 28									
	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep		
Week 29									
	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep		
Week 30									
	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep		<b>Final Total</b>
Week 31									

E-mail cumulative 4 week totals to Megan at RIPPLE Africa [info@rippleafrica.org](mailto:info@rippleafrica.org)

**Target - 7 miles (11.26kms) per week - Total target 210 miles (338 kms)**